

RUĐNIK UGLJA A.D.
 PLJEVLJA
 Predsjednik: 26-10-2023
 Org. jed. Broj: Prilog Vrijednost
 20000 273/2023 - -



UGOVOR ZA NABAVKU ROBA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Rudnika uglja AD Pljevlja sa sjedištem u Pljevljima, ulica Velimira Jakića broj 6, PIB: 02009501, Broj računa: 535-5924-58, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa v.d. Izvršnog direktora, Alen Štulić, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "VERITAS" - Bijelo Polje, sa sjedištem u Bijelom Polje, Ul. Kruševo br. 226, PIB: 02111268, Broj računa: 510-95412-51, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa Izvršni direktor, Ranko Damjanović, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba: **Ulja (motorno, transmisio, hidraulično, diferencijalno)** broj 047/23.1-02/1-9864/1 od 12.07.2023. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 02/1-14057/1 od 12.10.2023. godine;

Ponuda ponudača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "VERITAS" - BIJELO POLJE broj 68036 od 14.08.2023. godine.

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja.

Robe po ovom Ugovoru su: **Motorna ulja – Partija 1.**

Ponuda Dobavljača integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **75.708,00 €**

(i slovima: sedamdesetpetiljadasedamstotinaosameura).

PDV 21% u iznosu od **15.898,68 €**

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi **91.606,68 €**

(i slovima: devedesetjednihiljadašeststotinašesteurazezdesetosamcenti).

(Handwritten signature)

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je virmanski.

III. ROKOVI

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.

IV. PRIMOPREDAJA

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja je sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci.

Naručilac je dužan da odredi odgovorna lica za realizaciju ugovora o javnoj nabavci u roku od tri dana od dana zaključenog ugovora (u daljem tekstu: Komisija za prijem robe).

Komisija Naručioca (za kvantitativni i kvalitativni prijem robe) će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu.

Dobavljač će prilikom isporuke robe predati Komisiji Naručioca tehnički list proizvoda kojim se potvrđuje kvalitet istog, i bezbjedonosni list.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu u originalnom pakovanju proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom.

Ako se ulje isporučuje u metalnim buradima, ista moraju biti snabdjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe i snabdjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom.

Dobavljač je dužan da u toku eksploatacije omogući testiranje proizvoda u akreditovanoj laboratoriji.

Dobljavač je dužan da najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Za Naručioca

RJ Nabavka i logistika

Kontakt osoba: Miroslav Gazdić

Telefon: 068/881-774

E-mail: miroslav.gazdic@rupv.me

Za Dobavljača

U vezi isporuke

Kontakt osoba: Ranko Damjanović

Telefon: +382 69 336 566

E-mail: veritasr@t-com.me

U vezi sačinjavanja fakture

Kontakt osoba: Ranko Damjanović

Telefon: +382 69 336 566

E-mail: veritasr@t-com.me

Član 6.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Predmetna roba ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke, u protivnom će biti reklamirana i vraćena Dobavljaču.

Član 7.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača, a Dobavljač je dužan da na uzorku predmetne robe obavi analizu o svom trošku u sertifikovanoj laboratoriji po nalogu Naručioca.

Dobavljač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

V. GARANTNI ROK

Član 8.

Garantni rok je 36 mjeseci.

Garantni rok počinje da teče od dana isporuke robe.



U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Dobavljača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloniti nedostatke.

VI. VIŠA SILA

Član 9.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije/pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

VII. IZMJENE UGOVORA

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 i 11/23.):

“3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona”.



VIII. RASKID UGOVORA

Član 11.

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima predviđenim Ugovorom;
- Dobavljač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača;
- Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen Ugovorom;
- Dobavljač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora;
- nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19., 003/23 i 11/23)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke iz člana 108 ili člana 110 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19., 003/23 i 11/23).

Član 12.

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem, gdje moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

IX. OSTALE ODREDBE

Član 13.

Dobavljač je dužan da Naručiocu uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.

Član 14.

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne nabavke Dobavljač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja u isporuci.

Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti ugovora.



Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Dobavljaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Dobavljač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da je naplati - odbije na teret potraživanja Dobavljača za izvršenu isporuku roba koje su predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Dobavljača.

U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza u ugovorenom roku, plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Dobavljač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

Član 15.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 16.

Ugovor o javnoj nabavi koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 i 11/23).

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.


Član 18.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavi ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Dobavljaču, a 6 (šest) Naručiocu.



Handwritten mark "TV" in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark "S" in blue ink.